

CORRESPONDÈNCIA

6

TARDOR DE 2021

OFICIPUBLIC
de la lenga occitana

BIEN PLUS QU'UNE LANGUE

www.ofici-occitan.eu

Groupement d'Intérêt Public entre :
GOUVERNEMENT
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie

FOCUS : PLAN D'ACCION LICÈU

L'OPLO FAIT DU LYCÉE SA PRIORITÉ POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Lo licèu : prioritat de l'OPLO per l'annada 2021/2022

Depuèi 2018, una **baissa significativa dels efectius d'escolans qu'aprenon l'occitan al licèu** es constatada dins totas las acadèmias (de -15% a -44%) de Novèla Aquitània e d'Occitània. De cap a **n'aquelel situacion fòrça pessamentosa**, l'OPLO lança un « **Plan d'accion licèu** » per l'annada venenta. Ara, lo licèu es doncas la **prioritat principala de l'accion de l'Ofici per l'annada 2021/2022**.

Concretament, diferentas accions seràn menadas, en ligam amb lo ministèri de l'Educacion nacionala amb lo supòrt de las doas Regions Novèla Aquitània e Occitània, a l'entorn de tres objectius :

- Objectiu 1 : **aisinar los escolans** que seguison ja un ensenhament en occitan o las equipas ensenhantas que las acompanhan ;
- Objectiu 2 : **sensibilizar los liceans e collegians** que seguison pas encara un ensenhament en occitan als beneficis de son aprendissatge ;
- Objectiu 3 : **valorizar las iniciativas e « bonas practicas »** identificadas dins cèrts licèus.

Per ne saber mai : <https://www.ofici-occitan.eu/oc/loplo-fa-del-liceu-sa-prioritat-per-lannada-2021-2022/>

L'OPLO fait du lycée sa priorité pour l'année 2021/2022

Depuis 2018, une **baisse significative des effectifs d'élèves apprenant l'occitan au lycée** est constatée dans toutes les académies (de -15% à -44%) de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Face à **cette situation extrêmement préoccupante**, l'OPLO lance un « **Plan d'action lycée** » pour l'année à venir. Désormais, le lycée devient donc la **priorité principale de l'action de l'Office pour l'année 2021/2022**.

Concrètement, différentes actions seront menées, en lien avec le ministère de l'Éducation nationale et en s'appuyant sur les deux Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, autour de trois objectifs :


- Objectif 1 : **outiller les élèves** qui suivent déjà un enseignement en occitan ou les équipes enseignantes qui les accompagnent ;
- Objectif 2 : **sensibiliser les lycéens et collégiens** qui ne suivent pas encore un enseignement en occitan aux bénéfices de son apprentissage ;
- Objectif 3 : **valoriser les initiatives et « bonnes pratiques »** repérées dans certains lycées.

Pour en savoir plus : <https://www.ofici-occitan.eu/fr/loplo-fait-du-lycee-sa-priorite-pour-lannee-2021-2022/>



GROUPE RECHERCHE-ACTION SUR LES FONDAMENTAUX
UNIFRONTA ACCION DE DIDACTICA BILINGUA FRANCÉS-OCCITAN SUS ENSEÑAMIENTOS FUNDAMENTALES Y ESCOLARES

4 ACADEMIES CONCERNÉES
 BORDEAUX-LIMOGES
 MONTPELLIER-TOULOUSE



L'OPLO lança lo 1ièr grop interacademic de recèrca-accion sus la didactica bilingüa francés-occitan

En setembre, l'OPLO lançèt un AMI auprès dels **especialistas de la didactica de l'ensenhament bilingüe francés/occitan**. L'enjòc es de bastir un « **grop recèrca-accion** » a l'entorn d'un desenat de formators e de cercaires. Lo grop se reunirà mantuns còps dins l'annada escolara per definir las dralhas de recèrca prioritàrias e un metòde de trabalh comun. Concretament, s'agirà de **trabalhar a la creacion de percors de formacion pels professors de las escòlas de classas bilingüas francés/occitan**.

Ne saber mai



GROUPE RECHERCHE-ACTION SUR LES FONDAMENTAUX
UNIFRONTA ACCION DE DIDACTICA BILINGUA FRANCÉS-OCCITAN SUS ENSEÑAMIENTOS FUNDAMENTALES Y ESCOLARES

4 ACADEMIES CONCERNÉES
 BORDEAUX-LIMOGES
 MONTPELLIER-TOULOUSE



L'OPLO lance le 1er groupe interacadémique de recherche-action sur la didactique bilingue français occitan

En septembre, l'OPLO a lancé un AMI auprès des **spécialistes de la didactique de l'enseignement bilingue français/ occitan**. L'enjeu est de constituer un « **groupe recherche-action** » autour d'une dizaine de formateurs et de chercheurs. Le groupe se réunira plusieurs fois dans l'année scolaire pour définir les axes de recherche prioritaires et une méthode de travail commune. Concrètement, il s'agira de **travailler à la création de parcours de formation pour les professeurs des écoles de classes bilingues français/occitan**.

En savoir plus



LIGATS : un message d'encouragement pels licèans

Dins un retrait vidèu brac e risolièr, un **trentinat de professionals du mond occitan** (esportius, comèrçants, professors, artistas, agricultors...) an prestat lor imatge e lor votz per adreçar un **message d'encoratjament a las jovas generacions** que desiran aprene o contunhar a aprene la lenga occitana. Retrobatz aquestas vidèos cada diluns e divendres de setembre a novembre sus nòstra pagina Facebook !

Ne saber mai



LIGATS : un message d'encouragement pour les lycéens

Dans un portrait vidéo bref et amusant, une **trentaine de professionnels du monde occitan** (sportifs, commerçants, professeurs, artistes, agriculteurs...) ont prêté leur image et leur voix pour adresser un **message d'encouragement aux jeunes générations** qui souhaitent apprendre ou continuer à apprendre la langue occitane. Retrouvez ces vidéos tous les lundis et vendredis de septembre à novembre sur notre page Facebook !

En savoir plus



EVENTIMENT // Taula redonda - Recèrca & occitan : quins enjòcs ?

Dens l'encastre deus 30 ans de la



EVENTIMENT // Table ronde - Recherche & occitan : quels enjeux ?

Hèsta de la Sciéncia, l'Ofici public de la lenga occitana qu'organiza lo **6 d'octobre que vien** un eveniment ibride (en preséncia e a distància) suus enjòcs de la recèrca sus l'occitan en Novèla-Aquitània

Ne saber mai



Se debana aici : de nòu al licèu Clémenceau de Montpelhièr a la dintrada 2021!

D'ara enlà, l'OPLO metrà en lum cada trimèstre un establiment que bota en plaça una iniciativa locala a l'entorn de la lenga occitana. Volètz testimoniar ?

Contactatz-nos per corric :
contact@ofici-occitan.eu

A Montpelhièr, lo licèu Clémenceau dobris aquesta dintrada un ensenhament d'especialitat « occitan » **a totes los liceans volontaris de l'acadèmia**, en visió, mas tanben una DNL (disciplina non-lingüística) « occitan SES » pels 2ndes.

Ne saber mai

*Dans le cadre des **30 ans de la Fête de la Science**, l'Office public de la langue occitane organise le **6 octobre prochain** un événement hybride (en présentiel et à distance) sur les enjeux de la recherche sur l'occitan.*

En savoir plus



Ça se passe ici : du nouveau au lycée Clémenceau de Montpellier à la rentrée 2021 !

A partir d'aujourd'hui, l'OPLO mettra en lumière chaque trimestre un établissement qui met en place une initiative locale autour de la langue occitane. Vous souhaitez témoigner ?

*Contactez-nous par email :
contact@ofici-occitan.eu*

A Montpellier, le lycée Clémenceau ouvre cette rentrée un enseignement de spécialité « occitan » **à tous les lycéens volontaires de l'académie**, en visio, mais aussi une DNL (discipline non-linguistique) « occitan SES » pour les 2ndes.

En savoir plus



14, 15, 16

d'octobre
de 2021

APPEL À TÉMOIGNAGES

"MON ERASMUS EN OCCITAN"

Vous êtes étudiant.e
et vous revenez de mobilité ?

Vous parlez occitan
et vous avez pu parler occitan
pendant votre stage ou votre séjour d'études ?

Venez témoigner !

CONTACTS ET INFOS :
07 56 27 27 07 / contact@ofici-occitan.eu
WWW.OFICI-OCCITAN.EU

E tu, que vas a far peis
#ErasmusDays ?

#ErasmusPlus #ErasmusDays #GreenErasmus #ErasmusLife
#Studyabroad #BlendedMobility #Mobility #EuErasmusplus

www.erasmusdays.eu



Organisme d'Intérêt Public agréé

BIEN PLUS QU'UNE LANGUE www.ofici-occitan.eu

Cambiament dins la composicion de l'equipa tecnica de l'OPLO

I a del nòu dins l'equipa de l'Ofici !
Dempuèi 9 meses, una **doctoranta**
fugèt recrutada per trabalhar sus una
tèsi relativa als factors explicatius de
l'inscripcion d'un enfant dins un cursus
d'ensenhament bilingüe (contracte
CIFRE co-finançat per l'ANRT). En
parallèla, lo **pòl transmission se**
renfòrça amb la creacion, sus una
dotacion especifica del ministèri de
l'Educacion nacionala (DGESCO), d'un
3n pòsta dedicat a las accions
educativas e a la formacion (en ligam
amb lo lançament del Plan d'accion
licèu).

Ne saber mai

Changement dans la composition de l'équipe technique de l'OPLO

Il y a du nouveau dans l'équipe de
l'Office ! Depuis 9 mois, une
doctorante a été recrutée pour
travailler sur une thèse relative aux
facteurs déclencheurs de l'inscription
d'un enfant dans un cursus
d'enseignement bilingue (contrat CIFRE
co-financé par l'ANRT). En parallèle, le
pôle transmission se renforce avec
la création, sur une dotation spécifique
du ministère l'Education nationale
(DGESCO), d'un 3e poste dédié aux
actions éducatives et à la formation (en
lien avec la mise en œuvre du Plan
d'action lycée).

En savoir plus

AGENDA

02 de seteme - Debuta de las formacions ENSENHAR Professor dins las acadèmias de Bordèu, Montpelhièr e Tolosa

06 de seteme - Lançament de l'operacion « Dintrada de l'occitan »

24 de seteme - Participacion de l'OPLo a la « Nuèit deus cercaires » (Cap'Sciences, Bordèu)

10 de seteme : Mandadis del numèro especial licèu de la revista culturala occitana *Lo Diari* a totes los liceans occitanistas de Novèla-Aquitània et d'Occitània

06 d'octobre - Fèsta de la Sciéncia

14 d'octobre (de confirmar) - AG de l'OPLo : eleccion d'un.e novèl/-a president.a e installacion del novèl burèu

14-15-16 d'octobre - ErasmusDays

15 d'octobre - Dispositiu ENSENHAR Estudiant : data limita de la segonda session de candidatura al dispositiu de bors d'estudis a destinacion dels estudiants que se destinon a ensenhar en occitan. [Ne saber mai](#)

02 septembre - Début des formations ENSENHAR Professeur dans les académies de Bordeaux, Montpellier et Toulouse

06 septembre - Lancement de l'opération « Dintrada de l'occitan »

24 septembre - Participation de l'OPLo à la « Nuit des chercheurs » (Cap'Sciences, Bordeaux)

10 septembre : Envoi du numéro spécial lycée du magazine culturel occitan *Lo Diari* à tous les lycéens occitanistes de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie

06 octobre - Fête de la Science

14 octobre (à confirmer) - AG de l'OPLo : élection d'un.e nouvel.le président.e et installation du nouveau bureau

14-15-16 octobre - ErasmusDays

15 octobre - Dispositif ENSENHAR Étudiant : date limite de la seconde session de candidature au dispositif de bourse d'étude à destination des étudiants se destinant à enseigner en occitan. [En savoir plus](#)

www.ofici-occitan.eu

Cette lettre d'information vous est adressée par l'Office public de la langue occitane. Vous avez la possibilité de ne plus faire partie de sa liste de diffusion.

En cas d'erreur de destinataire et pour toute demande visant à assurer l'exercice de vos droits sur vos données personnelles, merci de nous contacter à :

contact@ofici-occitan.eu.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, vous pouvez vous désinscrire via le lien ci-dessous.

Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Office public de la langue Occitane.

[Se désinscrire](#)

Envoyé par
 **sendinblue**



Gropament d'Interès Public entre :



BIEN PLUS QU'UNE LANGUE

www.ofici-occitan.eu

Office public de la langue occitane
22, boulevard Maréchal Juin
31 400 Toulouse
contact@ofici-occitan.eu
www.ofici-occitan.eu

